



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-430/25-35538/2

Podgorica, 22.10.2025.godine

Za: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, Stanka Dragojevića 2, Podgorica

gospodinu, mr Ervinu Ibrahimoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije o političkim konsultacijama

Veza: Vaš akt br: 6/1-053/25-1075-2 od 13.10.2025. godine

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Povodom *Informacije o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije o političkim konsultacijama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga memoranduma i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, kao i da su svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog memoranduma, obezbijeđeni u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, u načelu nema primjedbi na Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije o političkim konsultacijama, uz napomenu da je finansijska sredstva po osnovu troškova koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja predmetnog memoranduma, neophodno uskladiti sa sredstvima koja su raspoloživa, godišnjim zakonom o budžetu Ministarstvu vanjskih poslova.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

**Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva
vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske
Arabije o političkim konsultacijama**

U cilju daljeg unapređenja odnosa i saradnje između Crne Gore i Kraljevine Saudijske Arabije, u komunikaciji između ministarstava vanjskih poslova dvije države, iskazan je obostrani interes za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije o političkim konsultacijama.

Odnosi između dvije države dobili su u posljednjih nekoliko godina na dinamici, a intenziviran je politički dijalog na visokom i najvišem nivou, što se ogleda i kroz inicijative za potpisivanje više bilateralnih sporazuma. Takođe, saradnja se sve više usmjerava na intenziviranje ekonomskih veza i snažnijoj privrednoj saradnji. Potencijale za čvršće povezivanje ogledaju se u oblastima ekonomije, turizma, saobraćaja, nauke i tehnologije, te kulture, ali i drugim oblastima od obostranog interesa.

U tom kontekstu, predmetnim Memorandumom o razumijevanju predviđaju se sljedeće modaliteti saradnje: uspostavljanje okvira za saradnju između dva ministarstva vanjskih poslova u okviru kojih će sprovoditi aktivnosti redovnih bilateralnih političkih konsultacija kako bi se razmatrali bilateralni odnosi sa ciljem njihovog jačanja, te razmijenila mišljenja o međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa. Takođe, memorandum obuhvata i održavanje redovnih bilateralnih konsultacija i aktivnosti u oblastima: ekonomije, kulture, nauke, bezbjednosti, sigurnosti. Predviđeno je da Memorandum stupi na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na neodređeni period, uz mogućnost da strane mogu raskinuti ovaj memorandum u bilo kom trenutku pisanim obavještenjem o namjeri za raskidanje memoranduma.

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
IZMEĐU
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

I

MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije (u daljem tekstu: „Strane“),

Uvažavajući dugogodišnje prijateljske odnose između Crne Gore i Kraljevine Saudijske Arabije,

Izražavajući želju za daljim jačanjem bilateralnih odnosa i saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa putem održavanja redovnih političkih konsultacija,

Pozivajući se na zajedničke vrijednosti mira, stabilnosti i saradnje u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija,

Prepoznajući značaj političkog dijaloga i redovnih konsultacija na različitim nivoima u cilju jačanja bilateralnih odnosa,

Svjesni snaženja uzajamnog diplomatskog predstavljanja kroz otvaranje diplomatskih predstavništava u obje države,

Dogovorile su se o sljedećem:

Član 1

Strane će održavati redovne bilateralne političke konsultacije kako bi razmotrile bilateralne odnose sa ciljem njihovog jačanja, te razmijenile mišljenja o regionalnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Član 2

(1) Strane će naizmjenično održavati konsultacije u Podgorici i Rijadu, kao i na marginama međunarodnih konferencija ukoliko se Strane unaprijed usaglasе o potrebi koordinacije stavova o pitanjima od zajedničkog interesa.

(2) Strane mogu organizovati sastanke eksperata i ad hoc radnih grupa uz međusobni dogovor, u skladu sa njihovim interesima i potrebama.

(3) Datumi, mjesta i teme konsultacija unaprijed će biti dogovoreni putem diplomatskih kanala.

Član 3

Konsultacije iz člana 1 obuhvatiće sljedeće oblasti:

- političke, ekonomske i kulturne odnose, uključujući nauku, tehnologiju i konzularne poslove,
- pitanje međunarodne stabilnosti i sigurnosti, te promociju saradnje u ovim oblastima,
- usaglašavanje i zaključivanje bilateralnih međunarodnih ugovora na odgovarajućem nivou između relevantnih institucija Crne Gore i Kraljevine Saudijske Arabije,
- implementaciju multilateralnih međunarodnih ugovora čije su članice i Crna Gora i Kraljevina Saudijska Arabija.

Član 4

Svaki spor ili razlika koja se odnosi na tumačenje ili implementaciju ovog memoranduma rešavaće se prijateljski, putem direktnih pregovora i konsultacija.

Član 5

Ovaj memorandum nije pravno obavezujući i ne stvara prava i obaveze u skladu sa međunarodnim pravom.

Član 6

(1) Ovaj memorandum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja.

(2) Strane mogu raskinuti ovaj memorandum u bilo kom trenutku pisanim obavještenjem o namjeri za raskidanje memoranduma. Memorandum prestaje da važi 30 dana od prijema pisanog obavještenja.

(3) Izmjene i dopune ovog memoranduma vrše se uz uzajamnu saglasnost Strana pisanim putem i stupaju na snagu u skladu sa stavom 1 ovog člana. Takve izmjene i dopune čine sastavni dio ovog memoranduma.

Potpisano u _____, dana _____, u dva originala, na crnogorskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavna je engleska verzija teksta.

Za Ministarstvo vanjskih poslova
Crne Gore

Za Ministarstvo vanjskih poslova
Kraljevine Saudijske Arabije

Podgorica: 14-10-2025 20 god. OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	
NAZIV PROPISA	Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije o političkim konsultacijama

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Ovaj memorandum o razumijevanju ima za cilj uspostavljanje okvira za saradnju između dva ministarstva vanjskih poslova u okviru kojih će se sprovoditi aktivnosti redovnih bilateralnih političkih konsultacija kako bi se razmotrili bilateralni odnosi sa ciljem njihovog jačanja, te razmijenila mišljenja o regionalnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa.

- Uzrok problema je nepostojanje odgovarajućeg modela saradnje što može otežati sprovođenje konsultacija u odnosima političke, ekonomske i kulturne prirode, naučno-tehnološkim i konzularnim poslovima, kao i pitanjima međunarodne stabilnosti i sigurnosti.

- Posljedica nepostojanja Memoranduma je izostanak održavanja bilateralnih političkih konsultacija, kao i sastanaka eksperata i ad hoc radnih grupa u oblastima predviđene Memorandumom.

- Nema oštećenih subjekata. Naprotiv, održavanje redovnih bilateralnih konsultacija ima neposredan uticaj na poboljšanje saradnje i aktivnosti u oblastima: ekonomije, kulture, nauke, bezbjednosti, sigurnosti kao i usaglašavanja i zaključivanja bilateralnih međunarodnih ugovora između relevantnih institucija.

- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja diplomatskih odnosa bez mogućnosti da se unaprijedi dalja saradnja sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Cilj ovog memoranduma je da se uspostavi saradnja u više oblasti između Crne Gore i Kraljevine Saudijske Arabije, sa akcentom na ekonomiju, kulturu, nauku, tehnološke inovacije, bezbjednost i sigurnost.

- Ovaj memorandum usklađen je sa vanjsko-političkim ciljevima Crne Gore.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako

postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

- Obrazložiti preferiranu opciju?

- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja bez mogućnosti da se uspostavi i unaprijedi saradnja u oblastima političke, ekonomske i kulturne prirode, naučno-tehnološkim i konzularnim poslovima, kao i pitanjima međunarodne stabilnosti i sigurnosti
- Preferirana, odnosno regulatorna opcija omogućava rješenje koje olakšava održavanje bilateralnih sastanaka, sastanak eksperata kao i sastana na marginama.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Zaključivanje ovog memoranduma će pozitivno uticati na bilateralne odnose, posebno u oblastima ekonomije, nauke, kulture, bezbjednosti i ostalim oblastima u interesu za Crnu Goru i Kraljevinu Saudijsku Arabiju.
- Primjena ovog memoranduma neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Snaženje kapaciteta bilateralnih odnosa ima neposredan uticaj na unapređenje međunarodne ekonomske, kulturne, bezbjednosne i naučne saradnje koja pozitivno utiče na poslovni ambijent u Crnoj Gori odnosno razvoj tržišta, interkulture interakcije, tehnoloških inovacija u cilju jačanja i unapređenja bilateralnih odnosa.
- Nema uticaja na administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ovog memoranduma, pa ova pitanja nisu primjenjiva u tom kontekstu. Svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog memoranduma, obezbijeđena su u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova.
- Implementacijom ovog memoranduma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Usvajanjem memoranduma nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i

kako (javne ili ciljane konsultacije);

- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti**
- Nije korišćena ekspertska podrška pri izradi ovog memoranduma, imajući u vidu da je priprema propisa u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**
- Ne postoje nikakve potencijalne prepreke za implementaciju ovog akta.
- Ugovorne strane će zajednički preduzimati aktivnosti za organizovanje bilateralnih sastanaka, sastanaka na marginama, susreta eksperata u oblastima predmeta Memoranduma, čijom realizacijom će biti ispunjeni ciljevi ovog memoranduma.
- Glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj sastanaka, eksperata i predstavnika države Crne Gore u okviru dva ministarstva vanjskih poslova, kao i ostalih nadležnih ministarstava u oblastima ekspertize.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene Memoranduma će biti zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 14. oktobar 2025. godine

MINISTAR

mr Ervin Ibrahimović

